

LENANETSAMAIISO LA TEKANYETSO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 12 – 2021

KOTARA YA 1	Mosebetsi wa 1	Mosebetsi wa 2	Mosebetsi wa 3	Mosebetsi wa 4		
Matshwao ohle a Kotara ya 1: 130	Tsa molomo/diorale: Ho mamella kutlwisiso	Ho ngola: Moqoqo Phetelo/Tlhaloso/ O nkang lehlakore/Kgang (ngangisano) O tebisang maikutlo (wa boinahanelo) (mantswe a 200-250)	Ho ngola: Tema ya kgokahano e telele (mantswe a 120- 150)	Teko e laolwang ya 1: Tekokutlwisiso le kgutsufatso kapa Tekokutlwisiso le Puo maemong a tshebediso [Language in context]		
Matshwao ohle:	10	50	30	40		
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona						
KOTARA YA 2	Mosebetsi wa 5	Mosebetsi wa 6	Mosebetsi wa 7			
Matshwao ohle a Kotara ya 2: 75	Tsa molomo/diorale: Puo e hlophisitsweng	Tsa molomo/diorale: E LE NNGWE ya tse latelang: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng kapa Puo e sa hlophiswang kapa Ho bua ho sa hlophiswang ka dihlotshwana.	Dingolwa: Asaenemente			
Matshwao ohle:	20	20	35			
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona						
KOTARA YA 3	Mosebetsi wa 8					
Matshwao ohle a Kotara ya 3: 250	Tlhahlolo ya sekamakgaolakgang: Pampiri ya 1: 80 (dihora tse 2) Pampiri ya 2: 70 (dihora tse 2½) Pampiri ya 3: 100 (dihora tse 2½) Pampiri ena e ka ngolwa ka Phato kapa ka Loetse.					
Matshwao ohle:	250					
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona						
KOTARA YA 4						

Tlhahlobo: 250 Tsa molomo/diorale: 50	Tlhahlobo ya Makgaolakgang:: Pampiri ya 1: 80 (dihora tse 2) <i>Pampiri ena e fetolelwa ho 20%</i> Pampiri ya 2: 70 (dihora tse $2\frac{1}{2}$) <i>Pampiri ena e fetolelwa ho 17,5%</i> Pampiri ya 3: 100 (dihora tse $2\frac{1}{2}$) <i>Pampiri ena e fetolelwa ho 25%</i> Pampiri ya 4: 50 (tsa molomo/ diorale) <i>Matshwao a mesebetsi e 3 ya tsa molomo/diorale a fetolelwa ho 12,5%</i>	Matshwao a TES (SBA): - Ke matshwao a mesebetsi yohle e entsweng Kotareng ya 1-3, ho sa kenyelletswe a mesebetsi ya tsa molomo/diorale. Palo yohle ya matshwao ao e fetolelwa ho 25 %.
--	--	---

**** CAPS: Teko e laolwang ya 1 e ka etswa ka matshwao a 40 kapa ho feta. Ha e entsweng ka matshwao a fetang a 40, matshwao a fetolelwe ho 40.** Leha ho sisinngwa hore teko ena e etswe ka *Tekokutlwisiso, kgutsufatso, dibopeho le melao ya puo*, matitjhere a kgothalletswa ho e etsa motswako wa dikarolo tse fapaneng hore e dumellane le (lenanetsamaiso la diteko, nako e abuweng, jj) tsa sekolo. Teko e hlalhellang Lenanetsamaisong la Tekanyetso e se ke ya botjwa/etswa ka diteko tse nyane tsa diqonwanaqonwana. Teko ka nngwe e akaretse mosebetsi o mongata, o toma, mme e be ya metsotso e 45 ho isa ho e 60, e be e ikamahanye le dikgato tsa boiphihlello (cognitive levels) tse fapaneng tseo dipampiri tsa ditlhahlobo di hlophiswang ho ya ka tsona.

